

10/25
27.03.25.

„AKREDITACIONO TIJELO
Crne Gore – Podgorica“

datum 27.03.2025

br. 16-260 br. _____

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije 66, PIB: 02687810, koga zastupa, Anita Krulanović, direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Izvršioca: "INTER TRAVEL CLUB" doo Podgorica, Marka Miljanova 32, Podgorica, PIB: 02404362, broj računa: 530-166646-13 kod NLB banke, koga zastupa Hajdar Murati, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja za potrebe Akreditacionog tijela Crne Gore šifra postupka: #87823 od 05.03.2025.godine.

Ponuda ponuđača Inter travel club doo, Podgorica, šifra ponude: #123582 od 05.03.2025.godine.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 16-251 od 21.03.2025.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga putničkih agencija- rezervacija hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Naručioca, u svemu prema ponudi Izvršioca usluga - šifra ponude: #123582 od 05.03.2025.godine, podnijetoj po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja za potrebe Akreditacionog tijela Crne Gore, šifra postupka: #87823 od 05.03.2025.godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 16-251 od 21.03.2025.godine.

Iznosi rezervacijskih usluga smještaja koju naplaćuje Izvršilac su sledeći:

Red.br.	usluga	Cijena usluge sa PDV-om
1.	Agencijske usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu u hotelima 3*, 4* ili 5* Agencijske usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu u hotelima 3*, 4* ili 5* : - obezbjeđivanje noćenja/ obezbjeđivanje noćenja sa doručkom na bazi švedskog stola/ obezbjeđivanje noćenja na bazi polupansiona/ obezbjeđivanje noćenja na bazi punog pansiona, a u skladu sa zahtjevom naručioca. U cijenu usluge hotelskog smještaja mora biti uračunata i boravišna taksa, osiguranje i drugi zavisni troškovi.	0,00
2.	Agencijske usluge rezervacije hotelskog smještaja u zemlji,	0,00

u hotelu sa 4*.	
Agencijske usluge rezervacije hotelskog smještaja u inostranstvu u hotelima 3*, 4* ili 5* : - obezbjeđivanje noćenja/ obezbjeđivanje noćenja sa doručkom na bazi švedskog stola/ obezbjeđivanje noćenja na bazi polupansiona/ obezbjeđivanje noćenja na bazi punog pensiona, a u skladu sa zahtjevom naručioca. U cijenu usluge hotelskog smještaja mora biti uračunata i boravišna taksa, osiguranje i drugi zavisni troškovi.	

Član 2

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora je 0,00 eura.
S obzirom na to da je riječ o jediničnim cijenama, sa izabranim ponuđačem se zaključuje ugovor u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabavke, tj. u iznosu od 24.990,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a 1.200,00 eura.
Procijenjena vrijednost predstavlja opredijeljeni iznos sredstava na godišnjem nivou za usluge koje su predmet javne nabavke.

Član 3

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od ova dva uslova bude ranije ispunjen, od dana zaključivanja ugovora, sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je u zemlji i inostranstvu.

Ugovor se smatra zaključenim kad ga potpiše poslednja ugovorna strana.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Naručilac se obavezuje:

-da će fakture, koje Izvršilac usluga ispostavi za isporučene avio karte, platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, koja sadrži poziv na broj ugovora, po sukcesivnom izvršenju predmeta nabavke, na žiro račun Izvršioca 530-166646-13 kod NLB banke.
Dostavljene fakture moraju sadržati broj ugovora po kojem se vrši plaćanje.
--da će zahtjeve dostavljati pisanim putem minimum 2 (dva) dana prije korišćenja usluge sa potrebnim podacima. Izuzetno u slučajevima hitnosti moguće podnošenje zahtjeva usmeno i u kraćem roku.

Izvršilac se obavezuje:

- da će obezbijediti rezervaciju i organizovanje hotelskog smještaja u zemlji i u inostranstvu u toku 24h sedam dana nedeljno;
- da rok dostavljanja ponude za opcije, od momenta upućivanja zahtjeva od strane Naručioca, ne može biti duži od 60minuta;
-da će dostaviti ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona;

- da će osigurati fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24h (u slučaju eventualnog problema);
- da će dostaviti minimum tri opcije u vezi konkretnog zahtjeva za nabavku predmetne usluge, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije
- da će obezbijediti rezervaciju hotelskog smještaja u hotelima prema zahtjevima Naručioca kao i eventualno hotelski smještaj po pogodnostima koje nudi organizator događaja (konferencije, seminari, radionice, obuke i sl.);
- da će, tokom trajanja ugovora, Naručiocu nuditi najpovoljnije uslove u pogledu cijene i blizine hotela od mjesta događaja za koji se rezerviše smještaj;
- da će na fakturama posebno iskazivati cijenu usluge rezervacije hotelskog smještaja za svaku uslugu pojedinačno, a posebno cijenu hotelskog smještaja u skladu sa zahtjevom naručioca
- da će po poslovnoj politici ponuđenog hotela, u slučaju potrebe otkazati smještaj uz dostavljeni dokaz od hotela
- da će tokom trajanja ugovora, Naručiocu nuditi najpovoljnije uslove u pogledu hotelskog smještaja u skladu sa zahtjevom naručioca
- da će na svakoj fakturi navesti i ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene predmetne usluge
- da u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema pisanog upozorenja od strane Naručioca otkloni uočene nedostatke i propuste u obavljanju posla;
- da besplatno izvrši sve ispravke grešaka, na koje mu ukaže Naručilac u toku realizacije Ugovora

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ugovora može doći:

- ako ugovorne strane ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom,
- jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 30 dana.
- sporazumno

U slučaju jednostranog raskida Ugovora otkazni rok je 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka. U obavještenju treba biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu čl. 25 i 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 049/24 i 114/24) ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 7

Za kontrolu izvršavanja i praćenja i realizacije ugovora određuje se Maja Pavićević.

Član 8

Sva sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora će se rješavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, dogovorom između Naručioca i Izvršioca.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Na sva prava i obaveze ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju se važeći zakonski i podzakonski propisi Crne Gore.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

"INTER TRAVEL CLUB" doo

Hajdar Murati
izvršni direktor



AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE

Anita Krulanović
direktorica

